

САНАА

СЛОХ

ХАЛЬЯТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 5 (7234) • 1992 сүйл. Тохеуинь 14 күнэ. Оштуоруиньук • Сынанта ө харчы

C u p p e d b o p m a t a

ЭПИЭТИНЭСТЭХТИК СЫЫАННАНЫАХХА

С. И. ЯКОВЛЕВ,
тыа ханаыйстыбатын
управленчестын начальнига

са буолаллара. Оны та-
нан государственний
бюджет сирдэре бааллара.
Билигин реформа ы-
сыллар измиттер, совхоз-
ар рабочайдара урукку
овхөз сирии байзлэрээр
илlestихэттерин кур-
сук санылтара сыйна.
Россия уотна Саха сирии
ас бишрдии гражданнара
ир участагын ылар бы-
лаалтаах, ескетүн кини
8 саадын туулбут уонна
ын ханаайыстыбытын бо-
одуусундайын огоруу-
лар дъарынтанар база-
лаах буолдымын. Онууха
ни тустаах территории
оргут сокусуншарынан са-
йттарыхтаах. Оникүстя-
нын Саха Республика-
сы «Сир реформатын ту-
нан» уонна «Базынай
ханаайыстыбытын туу-
руулуш»

РСФСР «Сирии индекса»
бұлалдар

Саха Республикасының «Сир реформасын түшүннөн» Сокуонун үчүс ыс-татыйтайтылар жетиллэр. «Грандинаар үй-саас тұхары нәнилинистанда би-нытыкын бас билдиләр-гәр сир участантара тус бойзатылар көмөлте уонна баанынай ханаайысты-баларын тарниләр-гәр, од инигээр сад олордунал-ларылар, сүбөн иштимал-ләр-гәр, сыйылых, гараж, о. д. а. тутталларылар барыллэр». Бу иштимал-тын сирин олохтохторун, сүбөн иштимал-мын, оғу-руот айын үүннәринин дъарымтакар бары хана-айысталары иштары-бөлгөлөр.

Балыгын изэндэлийн эртүүлэхэд
ортотуугар сири ангардас
сөхөхтээр хөбчийн тара

олуу (тай) быйытыпташ
улзистизхэрийн, оттон су-
лууслаахтар, пенсно-
нердар, чаныныай ханаа-
ныстыбалар, оройону кий-
ниин олохтоохторо сиро-
сух лаалыхтаахтарын
мурдук обидебул баар. Си-
ри бас биллинэ государе-
твеннай актады тыя хана-
ныстыбылатын боро-
дуунтларын оноруунан
дъармынан баразлаах
оройону бары олохтоохто-
ро ылыхтаахтар. Оттон
хас бириданбигитгэр төвө-
изинээх сир тиксерэ ханы-
нык ханааныстыбамы та-
ринэрбиттэн тутулун-
таах. Агардас тыя ханаа-
ныстыбылатын бородуунсу-
йлтарын оногрууттан до-
хууттанар биаынныай хана-
ныстыбыларым, кол-
лективийн предприятие
чилдинээрэ ылар слүүлэ-
ре улахан буолара саар-
база сух. Оттон хаминас-
таах улаалзэх, ол гынан
баары чаныныай ханааны-
стыбылаах гражданнай
олуу сирдээрэ ныра буюу
(Бутакуты З. с. ст. 249).

Түйэ учаастагар сята, сабидиссейтөр Марфа та сух орто оскуолада Григорьевна Ильинца аналлаах дын туттулунна туттарда. Түйэ кырда-Манна «Чуралчы» совхоз вана Николай Дмитриевич Григорий Викторович Смирников) үбүнчи уонна шилдеманан хаатчынын улаханини батын управляемын на-еёето, кырын учаастак чальнита Спиридон Иванович Яковлев уонна «Чурал-сайдарыгар, кини изски- чы» совхоз директора лигэр улаханины кемо- Григорий Викторович лесто.

Тутууну тутуу ишкенес-
ре Николай Иппонентьев-
ич Макаров бынчы са-
лайан ыттарда. Отделе-
ние бэзтий рабочайда-
ра биргээдээ тэриймиттээр.
Биригдэвширийн Дмитрий
Гаврильевич Местниковы-
ана албыттара. Оттон Илья
Дмитриевич Монастырев
уюнна Софрон Семенович
Захаров мабын хайыттар-
дилар. Итгээр системати-
чийн тагтарга совхоз мас-
тарысмыннын сэбийдиссе-
йэ Николай Данилович
Собинин салайааччылаах
бизэ ингилзэх звено үл-
зээтэ. Өрөбүлэ суух үл-
зээл, абыдах хонук ингээр
учутай хаачмынбаалаах.
тык таан туттардылар.
Манияар сүлларга снар-
щигийн үзлэлэбтэй Васи-
лий Матвеевич Макаров
өнгөтэй улахай. Электри-
чество өргүтээр түүнү-ку-
ни аахсыбакка. Юрий
Николаевич Платонов,
Прокопий Семенович Фе-
доров үзлэвтийн.

Омжиршилтэй борбордой-
тыл этгээдээр усны оскуу-
ла сэгэргээр-хоторуулар
харчмын номонийн эз-
буйллулар. Шефтахтээрэ-
Чурапчыгацы интернат.
оскуула директора Ми-
хаил Дмитриевич Гулев
сэмийн балжин туттарда.
Юнэн программалаах кон-
церт наадруулунна. Лоте-
рэя оонньонно. Түүн хо-
йуука дээрэй очижсан дор-
воноо сүүлээ. Олохтох-
тор усны малдымттар
Санга дылын бараанынны-
гын сага дээзэй бэржэ-
дуонийн таардлылар.

П. ЛЕБЕДЕВ



«Дальвэсль» — Хабаровскайга тэриллийн
Дальний Восток чыл

энергоустановкалары и огорор акционерной обществота. Билигин Москва авиационной институтути СКБ-та ырткын огорбут биңр киловатт қыламта даах двигателин буору балым сыйдъар. Бу боруబалавынын Даңызай Восток усулубийатын гар түз ал энергоустановкалари Узалинг дьобурдалынын аяна рага комеленүөз. Установканы огорон таңарлы Даңызай Восток фермердерин, геолоттарын, метеорологтарын, балымсыздарын энергиянын хваччылыны проблематын быйналып.

«Дальэсто» устармой фондада — 10 мол. сол-кубай. Кими тымал энергоустановкалары и сериянаң оғирор та-ваарар, атылшанар агрегаттары көрөр-лестэр аналлаах. Бу айлас обществио: кими акцияларын биердидизз дьон дағаны, ханынык барадар предприняте дағаны атылшанын

Снимок: Дальний
Востокка бастакы ты-
льные узлы при энерго-

В. Тарабанчук фотота.
(ССТА фотохроника-
—а)

♦ Сүөһү кыстыға ♦

Инчэбэй тирбээ быстыбатынан

Сүйнүүз дорохкай азы-
загы бадынчынинең уту-
руттарон бу күнүн бир-
гээдээ эмчилтийн болуута
улаханынкырынчилтээр
сылдыбыт. Онууха шеф-
тахтараа изийнчилгээн
плох даанахын иргүүнэн
хааччыяар оройууснаары
номинант (директор С. Р.
Енграфова) улахан номо-
ну онгорбут. Байдаларин
клиорамаларыгар эзэс хэ-
мьттаран таажаарын уснын

Е. Дьячковский, поикум таңаарачының А. И. Аммосов ақаммыттар. От айылдың көмчи буолан, паарынан тұрдәрең, збни айылтыңы белгемнәйшігің П. А. Манаров, киңи суюнан, союзодур үзеллир. Союзсол жалалтатта мантан сас жиңи айылтыңы белгемнәзин сизтинге сүрун болғомтоту тунаевшалларыгар союздахтаабыт. Ол инициалданы союзотопкалырып, быльшыты хостуур, брикети онорор союзкатаахтар да, үзеніст илли суюх. Бирназадаң азылдах вхсааннаах рабочай база бары: анал үзелзахтар. Оноң, мунтур убунтартыгар тиңизи, субуотуныңгұнаң бойшуроңы ханыңк зәңсызартарға суюттанада.

Балының тәрбиялан А. Н. Атласов, Д. Д. Софронов, Е. А. Софронова, В. В. Стрекаловский үз-линиллэр. Үттөн маза быстар назынах, былаан ыраадынан туолбат дойдуга отторо бүшүттү. Ви-лигин Амзя укүүр Хохудуоччума тэрэгттөн 142 тонна оттоохторук табаллар. Сүрүн зөвлөлдөрүн Немүгүттөн чадынның дьонтоң 100 тонна оту атымыштарга дуогебардаахтарырат ууратлар. Ныры синиэлестеңтүрүн сәсәс минах терүүр дизри каңасындар эзит Ферма

таңыгар збн анылыгы боламнир смын баар да узалинир нылаа суох. Онохторо алдаанай тураллар. Барыта бүтүн, узалинир кынхтаада да эбизэ буоллар. бүтүн змене түерт киистин хантан да-
баны булан үзелэр нымахтара суох. Од гынан баарын биригядынир бу улут-
тәрдээх от абылык, ком-
бикорм кимчи кыстыгәр төн күчтәрэ кызыры-
нан эбии анылыгы болам-
нын систэр балаланаах.
Онууха струн зреди
шефтээх Сылан орто ос-
куолатын колективыгар
уураг. Сүйнүн көрөч-
чүллэр бэйзэлэрин үзэл-
риттигэ ордубаттар, онтон
ураты башы даваны ордук
киннатэ суох. Оноюбор 25
миэсталээх детсадтарыгар
ниязилар кыбайан кес-
түбэттер. Билигин Л. С.
Синцева сабидиссийдээх
иши детсадка кыраный
бенчүэлэх овогоро бары
сылдышаллар. Онон рабо-
тайдар күнүнүн тухох да-
баны нынадата суох уз-
леригээр сылдылыгара си-
гивийдлийнт.

Ынхаңтар саңа торото-
тозын эраллар. Саңа тө-
рүххэс анал миастазлах-
тар, нырэйдэри бийирдий-
лээн уонна бедехтеен ту-
руорар клеткалардаах-
тар. Идэтийнэн сибэзс-
тээн саңа төрөх тын-
жин болдогтага хэллэ

Сана дылга— сана оскуолаба

уңай участагар сыйда, забиздиссанын Марфа Григорьевна Ильинца туттарда. Түйэ кырда-ваңа Николай Дмитриевич Беляев уокна сала. маат кутан санды дынии алдаат. Тыя ханаайысты-батын управленистен начальника Спиридон Иванович Яковлев уонна «Чурапчы» совхоз директора Григорий Викторович

на түгээн, атын груп-
сүйнүү атын отделе-
ларга, биргээдэлээр
озлээр. Итийнх из-
ин билити байзлэри
шаныга кинрдахтара-
хуухуулаах буолара-
ны. Ити балайманын-
шибиргээдийн А. Е. Ма-
ров таба вийдүүр усны
жакшик дыккиснэр. За-
рин салайнынага
одохтарина УУГУ, эти
ийдик онгордохторуна,
иха сүйн труппатын
оралзин иштэхтарина
табылларын бэрэлэр
учутайдих вийдүүл-

Күнүн
тәзин киң
уюңын түбөн
хү түбатасы
пүнгү халық
силбик
улахан Сүрөт
күөххэ улак
дальбы таңын
дьинсинал
гээдэтийн
кыстык таңын
рахаттардын
татымын
түпнүүгүн сүрөттөн
рэллэйт туул
тэй тутуул
рорго кызын
гын союх
айдаанын
дъанаңын
тыгар иштэй
ваны нын
изээдүүлүү
раллэр.

ANSWER

БААЙЫ-ДУОЛУ—СҮӨҮНҮ ӨРҮҮҮЙҮӨХХЭ



Эн саян туттар дыңен күүтэр. Кини барыта уускундой бүткөннө—улакан кынымы. Оттон бу туутун синтерихору бүткөр дыри балачча тубук

Кэмчи да астыннаар

Балыкхана, Мындааайыга, ор сыйларга маңаңынчига үтүү субастаахтык атышадычтарынан Варвара

Лапшина Николаева, Надежда Михайлова, Николаева, Марфа Иннокентьевна Николаева, Зинаида Софроновна Хастаева үзлүүллэр. Билигги астамас кырымчык кемичэр кинилэр кэмчи да табаары, аны-уелүү ишенимнөө барыттар тиндергина солтоохтук үллэрлэр.

Төнө да араас майтылаах атышланааччылар баалдарын ишин, ханаң да кынырыбакка, тулуурдаахтык хааччыллар. Эйзэс майтыларынан дыон убасьбыллык ылаллар. Саяндын шинине пайшнитаахтарга садж табаары атышлатьлар, аны дыон эмис маппатьлар. Ово аймакха миньигес астартган бэлэх онордуудар.

Кырдаас үзлүүтэр эдэр үзүүнтэрэг куруун сүбзәмә бирэс сымъяллар. Ол курдук, кинилэр холбурдарын батынан Матрена Протодьяконова, Варвара Игнатьева учүгүй үзлүүтэр ахсаанинаарыгар кинриллэр. Соторутаадын улдлын кинрибйт Мария Александрова уонна Лиляни Диодорова эмис барык шысан арзлар. Ас атышлыр мадаанын рабочай Ирина Сергеевна Абрамова байэтин үзүүтүн чечидик толорор.

Бу үзүүтэй кырата суюк оруолу сельпо председателе Дмитрий Николаевич Лукинцев ылар. Кини онгоц мактап түүрэн көтөн аныдуулч, табаары буул аздалар.

Кинилэрэг үзүүтүт сыйлар үрдүүк синтийнлэр баалдары.

Субуруускай ватынан сохход рабочайдарын уесай мунинхтарын уураадар олодуран, ханаңысы тыбанды нэйлийнчтариин колективий предприятие онгорор түүнчан райсовет президиумун 1991 сыйахсынын 5 күнүнөн дынналаа таасан турар. Министр сохход директор А. В. Ефремов председателлээх сохход уларытан тэрийнинг анал комиссия уланир. Иккя извилийнин колективий предприятиеллэр директора бывыбардаммитар. Хатылыг— В. В. Ершов, Волгогдо быстах измигиз дин сөбүлээн—Л. С. Нахынова.

Сохход уларытан тэрийнгэ комиссия үзүүн салалыбыт. Бу улаа сүрдээх кийнчийннөх, түүнчлэгтэй дарааны. Онноюбор сохход сыйланызы балансий отчуота санга уундер дыл олуннугуун эргин синтэр. Оттон арахсын байы-дуолу аахсын дыма, лата билээн турар албэх биримин зөрээр. Манка, сурчыннээн, сохход экономический суулуслата уонна отделениеларынан бигрээмийт группалар тардллыбыттар.

Сохход нылаабынай экономика, комиссия чилийн Н. К. Назаруцкай этрини, билигийн заан-сустаан, инвентаризациялан гов. хот сүрүн средстволарын чомчоттуу мыттыллар. Отделениеларынан сир, техника, сүөнүү үчүнчүнчлэр. Ойобос суулуслалар, автомобиллар, сыйлын цагтар ферма, сурчыннээн, сохход экономический суулуслата уонна отделениеларынан бигрээмийт группалар тардллыбыттар.

Столярий сыйх комбинат биш кырдаас сыйланын аялышлар: комбинат ханаңын төрөллүүттөн үзлүүтэр. Көлүөн-солбайар. Комбинат бары сыйхтарын гар үкүс ыгччалар, эдэр дыон үзлүүллэр.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Т. Кардашевский фотота.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: майы таңгасчылыр комбинат столярий сыйбын эдэр столяра Алексей Попов.

Сиймеке: май

